

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - broj 99/07

Robe

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo	Kontakt-osoba: Karasalihović Sakib, dipl.ing.el.
Adresa: J. Černija br. 8	Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo	Identifikacioni broj: 4200151950004
Telefon: 033 237-655	Faks: 033 440-658
Elektronska pošta (e-mail) sakibk@viksa.ba	Internet adresa (web): www.viksa.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

- Horizontalni višestepeni centrifugalni pumpni agregat

Kontakt osoba: Huremović Edin, dipl.ing.maš.

Adresa: J. Černija br. 8, Sarajevo

Telefon: 033 238-641

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kontakt osoba: Karasalihović Lejla, ing.građ.

Adresa: Terezija br. 38, Sarajevo (soba br. 36)

Telefon: 033 200-313

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. – Sarajevo, Pogon "Kanalizacija", ul. Terezija br.38 (soba br. 20)

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (*član 3 ZJN¹*)

Javno preduzeće

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1 VRSTA UGOVORA:

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (*član 32 ZJN*) (*ukoliko je primjenjivo*)

Ne

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Povećanje pogonske sigurnosti sistema za vodosnabdijevanje
--

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA: (*ako je potrebno, koristiti dodatni list papira*)

Horizontalni višestepeni centrifugalni pumpni agregat

¹ Zakon o javnim nabavkama BiH

II. 5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

Horizontalni višestepeni centrifugalni pumpni agregat - 1 komplet

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Skladište ugovornog organa
Adresa: Gliše Jankovića br. 8, Ilidža, Sarajevo

II. 7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II. 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.9 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

period u mjesecima (od dodjele ugovora)

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

III. 2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (član 16-17. UPZ²)

III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Garancija za dobro izvršenje ugovora i kvalitet opreme u visini 10% ugovorene vrijednosti (sa rokom važnosti do izdavanja certifikata o preuzimanju opreme).

III. 4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19 UPZ)

Garancija poslovno prihvatljive banke za izvršenje ugovora, neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv.

III. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vođen stečajni i likvidacioni postupak (član 23.stav 1.tačka a. i tačka b. ZJN BiH) ,
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23. stav 1. tačka c. ZJN BiH) ,
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom proglašen krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23. stav 1. tačka d. ZJN BiH))
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje sa 31.08.2007.godine (član 23. stav 1. tačka e. ZJN BiH)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa plaćanje direktnih poreza sa 31.08.2007 godine (član 23. stav 1. tačka f. ZJN BiH) ,
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, na dan 31.08.2007 godine, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ili nadležnog organa za indirektno oporezivanje (član 23. stav 1. tačka f. ZJN BiH) ,
- Izjavu o prihvatanju tenderskih uslova

² Uputstvo o primjeni zakona o javnim nabavkama BiH

III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)

Ovjerena fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim priložima ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta (član 24. ZJN BiH)

III. 7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)

- Ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31.12.2006. godine (član 25. stav 1. tačka b. ZJN BiH),
- Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca
- Izjava ponuđača da će obezbijediti neopozivu, безусловnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to:
 - avansnu garanciju, ukoliko traži avans (sa rokom važnosti : rok isporuke plus 15 dana)
 - garanciju za dobro izvršenje ugovora i kvalitet opreme u visini od 10 % ugovorene vrijednosti (sa rokom važnosti do izdavanja certifikata o preuzimanju opreme)
- Izjava ponuđača o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora

III. 8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)

- Detaljne tehničke karakteristike kao i druge dokumente o kvalitetu ponuđene opreme
- Izjava proizvođača opreme o direktnoj podršci ponuđaču, naslovljena isključivo na ime ponuđača
- Izjava ponuđača o periodu garancije za opremu koja se nudi sa garantnim uslovima
- Izjava ponuđača o periodu u kojem se obavezuje da će otkloniti kvar ili obaviti zamjenu tehnički neispravne opreme u toku garantnog roka
- Izjava proizvođača o vremenskom roku obezbjeđenja rezervnih dijelova, minimalno 5 godina

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV. 1. VRSTA POSTUPKA:

Otvoreni

IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN):

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu)

1) učešće %

2) učešće %

IV. 3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

Da - a u skladu sa odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki (Službeni glasnik BiH 105/06)

IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):

Može se obezbijediti do

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju

Uplatu izvršiti u korist "HVB Central Profit banke" dd Sarajevo, broj računa 129-101-10000529-32 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "Vik" d.o.o. – Sarajevo, j. Černija br. 8.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE,

ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH.
Originalnu tehničku dokumentaciju proizvođača na engleskom jeziku.

IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

20.11.2007 g.

(datum),

do 9:00 sati

(vrijeme)

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

dana 90 nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

(u slučaju otvorenog postupka) (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

Datum 20.11.2007godine, u 10:00 sati

Mjesto Sarajevo, Terezije br. 38, prostorije KJKP"ViK" d.o.o.Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

- Detaljne karakteristike tražene robe, ugovorni organ će dati u tenderskoj dokumentaciji.
- Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku izrade ponude.

Direktor

Fahrudin Pilavdžić, dipl.ing.maš.